

測点 観測日時	St.No.	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9	E10	E11	E12	E13	E14	E15	E16	E17	E18			
	Lat.N	33° 23.03'	33° 21.01'	33° 17.74'	33° 23.58'	33° 26.67'	33° 29.81'	33° 35.92'	33° 32.68'	33° 29.57'	33° 34.80'	33° 37.84'	33° 41.04'	33° 45.39'	33° 42.24'	33° 39.51'	33° 44.18'	33° 47.11'	33° 49.16'			
	Lon.E	134° 15.19'	134° 18.28'	134° 22.90'	134° 28.51'	134° 24.00'	134° 19.48'	134° 25.32'	134° 29.33'	134° 33.83'	134° 39.70'	134° 35.46'	134° 30.99'	134° 38.10'	134° 42.77'	134° 47.34'	134° 53.40'	134° 49.30'	134° 45.34'			
	観測月日	8/15	8/15	8/15	8/15	8/15	8/15	8/18	8/18	8/18	8/18	8/18	8/18	8/19	8/19	8/19	8/19	8/19	8/19			
	開始時分	11:12	11:43	12:30	13:34	14:18	15:00	10:02	10:38	11:15	12:15	12:58	13:36	13:21	12:45	12:07	11:17	10:42	10:11			
	終了時分	11:23	12:03	12:48	13:55	14:34	15:12	10:11	11:49	11:34	12:28	13:08	13:45	13:30	12:53	12:18	11:31	10:52	10:19			
水温 ℃		0 m	27.42	26.96	26.74	28.41	27.86	27.91	28.05	27.48	27.89	28.92	27.67	27.55	28.18	28.83	28.37	28.10	27.71	27.64		
		10 m	27.07	22.63	23.54	24.18	23.40	26.62	26.41	24.01	22.96	26.46	25.39	25.76	25.60	27.40	26.44	26.72	25.27	26.84		
		20 m	24.50	20.22	19.12	21.24	20.75	24.12	25.83	21.96	21.52	22.47	23.56	24.32	24.77	24.46	23.54	24.33	23.57	25.36		
		30 m	22.10	19.62	17.42	20.05	19.39	20.93	24.59	20.09	20.26	19.84	21.16	22.31	23.56	20.95	21.55	22.48	22.03	23.58		
		50 m	18.35	17.23	16.87	18.64	18.00	17.85	18.78	17.77	18.62	18.52	18.81			18.18	19.38	19.21	19.13			
		75 m	17.01	16.16	16.39	17.06	16.73	16.58		16.74	17.04	17.40	16.42			16.23	17.25	16.91				
		100 m	15.27	15.04	15.57	16.04	16.14	14.48		15.72	15.99	16.46	14.85				16.39	14.58				
		150 m		13.51	14.14	14.01	12.93			13.80	13.95	13.64						13.22				
		200 m		11.66	12.06	11.99	10.77				11.61							11.71				
		m																				
		m																				
		m																				
		m																				
		m																				
塩分 P S U		0 m	33.259	34.159	34.192	33.879	34.072	32.919	32.971	33.840	34.122	34.081	32.905	32.916	32.863	32.820	33.820	32.764	32.356	32.173		
		10 m	33.924	34.495	34.397	34.387	34.456	33.959	33.110	34.383	34.453	34.174	33.749	33.196	33.177	33.770	34.203	33.134	33.273	32.633		
		20 m	34.125	34.642	34.624	34.598	34.608	34.175	33.288	34.562	34.569	34.494	34.416	33.647	33.475	34.374	34.410	34.270	34.162	33.146		
		30 m	34.568	34.651	34.639	34.650	34.660	34.643	33.834	34.618	34.636	34.641	34.603	34.181	34.105	34.593	34.566	34.534	34.457	33.673		
		50 m	34.663	34.648	34.643	34.657	34.652	34.656	34.626	34.659	34.664	34.660	34.656			34.667	34.649	34.653	34.641			
		75 m	34.651	34.615	34.625	34.655	34.647	34.637		34.642	34.659	34.655	34.629			34.625	34.664	34.647				
		100 m	34.572	34.559	34.586	34.612	34.617	34.527		34.597	34.610	34.630	34.545				34.628	34.534				
		150 m		34.469	34.506	34.497	34.446			34.490	34.497	34.484						34.462				
		200 m		34.388	34.399	34.406	34.337				34.370							34.387				
		m																				
		m																				
		m																				
		m																				
		m																				
	気象・海象		海深 m	435.1	955.8	1220.6	1003.4	290.1	116.6	70.9	151	422.9	208.3	120.3	66.7	59.7	100	133.2	163.6	78.4	53.8	
		水色	5	5	6	5	6	6	7	5	5	4	6	7	7	6	5	6	6	7		
		透明度 m	22.5	18.5	16.5	18.5	19.5	16	11.5	21.5	22.5	30	13.5	10	9.5	23	23	15	12	9		
		波浪	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	1		
		うねり	SSE-2	SSE-1	SSE-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-2	S-1	S-1	S-2	S-1	SSW-1		
		風向 (d)	S	SSE	S	S	S	SSW	S	SSE	E	W	SW	SW	S	S	S	S	E	ENE		
		風速 (m/s)	1.2	1.1	2.7	2	3.1	3.3	1.5	1.5	1	0.2	1.3	1.4	2	2.9	2	1.4	1	2.9		
		気温 ℃	28.6	29	28.6	28.5	29.3	28.8	28.9	29	29.3	30.3	30.1	29.5	28.7	28.6	29	29	28.4	28		
		雲形	Cs-Cu	Cs-Cu	Cu-Cs	Cu-Ci	Ci-Ns	Ns-St	Cu-Cs	Cu-Cs	Cu-Cs	Cu-Cs	Cb-Cs	Cb-Cs	Cu-Cb	Cu-Cb	Cu-Cs	Cu-Cs	Cu-Cs	Cu-Cs		
		雲量	4	4	4	4	4	4	2	2	2	3	3	3	1	1	1	1	1	1		
		天気	bc	bc	bc	bc	bc	bc	b	b	b	bc	bc	bc	b	b	b	b	b	b		
		気圧 hPa	1015.3	1015.3	1014.9	1014.5	1014.2	1014	1016.9	1016.8	1016.6	1016	1015.7	1015.2	1013.8	1014.2	1014.5	1015.2	1015.4	1015.7		
流況		流向 deg	171.8	247.6	315.3	284.7	227.9	226.8	167.9	104	1.7	147.1	182.3	164.3	239.6	172.8	38.6	130.1	159.9	200.9		
	10 m	流速 Kt	0.9	0.4	0.1	0.8	0.5	0.7	0.1	0.3	0.4	0.4	0.4	0.1	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.4		
		流向 deg	73.7	303.8	332	289.8	3.3	78.5	96	288.6	285.7	20	4.1	72.5		57	39.1	92.2	103.9			
	50 m	流速 Kt	0.4	0.4	0.5	0.8	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3	0.1	0.3	0.2		0.5	0.5	0.6	0.7			
		流向 deg	69.9	351.6	347.8	272.5	31.6			283.3	318.8	298					40.3	24.2				
	100 m	流速 Kt	0.6	0.4	0.4	0.6	0.6			0.4	0.3	0.4					0.4	0.2				

緯度・経度は世界測地系(WGS-84)採用、無印は C T D (ICTD/DT2000) による (a) S T D (アレック電子AST-1000) による (b)水温計による (c)クロロテック (アレック電子ACL220-PDK) による (?)測器不明